

WEST Search History for Application 10786861

Creation Date: 2008080412:18

Query	DB	Op.	Plur.	Thes.	Date
514/23.icls. or 514/23.ccls. or 514/456.icls. or 514/456.ccls. or 536/1.11 .icls. or 536/1.11 .ccls. or 549/396.icls. or 549/396.ccls. or 549/398.icls. or 549/398.ccls. or 549/399.icls. or 549/399.ccls. or 549/406.icls. or 549/406.ccls.	PGPB, USPT	ADJ	YES		04-25-2008
(514/23.icls. or 514/23.ccls. or 514/456.icls. or 514/456.ccls. or 536/1.11 .icls. or 536/1.11 .ccls. or 549/396.icls. or 549/396.ccls. or 549/398.icls. or 549/398.ccls. or 549/399.icls. or 549/399.ccls. or 549/406.icls. or 549/406.ccls.) and ((intervertebral disk) or (nucleus pulposus))	PGPB, USPT	ADJ	YES		04-25-2008
(514/23.icls. or 514/23.ccls. or 514/456.icls. or 514/456.ccls. or 536/1.11 .icls. or 536/1.11 .ccls. or 549/396.icls. or 549/396.ccls. or 549/398.icls. or 549/398.ccls. or 549/399.icls. or 549/399.ccls. or 549/406.icls. or 549/406.ccls. and ((intervertebral disk) or (nucleus pulposus))) and (@AD<20040224 or @RLAD<20040224 or @PRAD<20040224)	PGPB, USPT	ADJ	YES		04-25-2008
514/23.icls. or 514/23.ccls. or 514/456.icls. or 514/456.ccls. or 536/1.11 .icls. or 536/1.11 .ccls. or 549/396.icls. or 549/396.ccls. or 549/398.icls. or 549/398.ccls. or 549/399.icls. or 549/399.ccls. or 549/406.icls. or 549/406.ccls.	PGPB, USPT	ADJ	YES		08-04-2008
(514/23.icls. or 514/23.ccls. or 514/456.icls. or 514/456.ccls. or 536/1.11 .icls. or 536/1.11 .ccls. or 549/396.icls. or 549/396.ccls. or 549/398.icls. or 549/398.ccls. or 549/399.icls. or 549/399.ccls. or 549/406.icls. or 549/406.ccls.) and (scoliosis or scoliotic)	PGPB, USPT	ADJ	YES		08-04-2008